

Broj: 03-02-1122/2022  
Sarajevo, 23.09.2022. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom-  
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući

- Dom naroda -  
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Bosna i Hercegovina  
Federacije Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO**

Primljeno: 23-09-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 02 -	1824	k2

Poštovani,

U skladu sa članom IV.B.3.7.c) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 40. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), radi razmatranja i donošenja, dostavljam Vam **PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNI PRIJEVOZ SARAJEVO E-MOBILITY**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 332. sjednici, održanoj 22.09.2022. godine.

Prijedlog odluke se dostavlja na službenim jezicima Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,



Prilog:

- Prijedlog odluke na bosanskom jeziku,
- Nacrt ugovora o podršci zajma između Kantona Sarajevo i EBRD-a,
- Nacrt Projektnog ugovora između Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i EBRD-a,
- Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) - Engleski jezik,
- Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) -Prijevod,
- Usaglašeni Zapisnik sa pregovora - Engleski jezik,
- Informacija o prihvatanju zaduženja Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta Adaptivno upravljanje saobraćajem

**Co: FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA -  
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA  
gđa Jelka Milićević, ministar**

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
VLADA**

**Prijedlog**

**ODLUKA**

**O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I  
HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU  
PROJEKTA JAVNI PRIJEVOZ SARAJEVO E-MOBILITY**

**Sarajevo, septembar 2022. godine**